

ЧУЛУУ КИҢИБИТ ОЛОБУН ОНКУЛЛАРА

Государственный деятель, юрист, поэт, талбаачыг, СӨ Ил Түмөн Государственный Мунигазын бөрөстөбүнгө элзирин палатанын бастыкы бөрөсөтүргө, бир дойдусахпыт Афанасий Петрович Илларионов быйыл аягынын 18 күнүгөр төрөбүгө 75 сылын туолар. Чулуу кишибит үбүлүйгөсө сыгыгар аняммыг даахиллар кэсиптик бэистэниэхтэрэ. Кини төрөбүгү улууһа, оросуүбүлүгө сайдырыг туһугар туруулаһыг, үлөһөн-хамсаан аһыгыг олоһун олуктарыг ааһааччыларбытыгар кыһастык бэлиһин төрөбит.

А.П. Ишароновон "Эдийнгийн улууфун Намтара нэвчилгээр" 1942 оны ашлынны 18 күнээр, Хоту көнөрүшлүү хэмгээр төрөөбүгэ.

1962 - 1967 он. Чурагчлыг бухгалтерын, дизайнин, дууун сазилхсийн, учуушлын, оройуон хайнатын корректорын үүсэлхитэ.

1967 - 1971 гг. Свердловский высший юридический институт усовершенствования работников.

1971 - 1972 сс. Дьокуускай куоракка хотариуһунан үлэлиир.

1972 - 1975 сс. Оруджникин гэс оройуонун нэрмэг судуукийн ангамьга.

1975 - 1986 сс. Норуот судьуйатынан, Нерюнгри народнай суутун бэрэсэдрэтэллэнигэн үлэтибитэ.

1986 - 1988 ес. Перюнгригаазы джю тутар комбинакта кадр отделын салаянчыгыннан үлэин сыйдыбыта.

1988 - 1990 cc. Дьюкуускай исполкомун юридической ботпуруостарга сэбиинисэй.

1990 - 1992 сс. Саха Өрөспүүбүлүкэтин Урдук Сэбиэтин сокуону авторор отделын сэбиэдиссэйинин элэбигэ.

1992 - 1993 сс. Саха Өрөстүүбүлүүктүн Президенин сүбэһигэ.

1993 - 1997 оо. Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Түмэн Губернаторун Мунньахын боростөбүтэллэрин
палаатын боростөбүтэллэрин үлэстөбүтэ.

Афанасий Петрович уран тылгаах поэт, тылбаасчыт быһыытынан эмиэ тус суолун-ийин хаалларбыта.

1997 с. марахан ыарылыгтан соһуччу олохтон туораабыта.

Тумус тугтар бир дойдулаахныт сырдык аакын үйстэтингэ ааммыт аахылар улуус, өрөспүүбүлүкэ саһымнаар былааннанан ытыгылыахтара.

⁶⁶CO" korpr.

Үөрэх – миний

ҮӨРЭБИ, ФИЗКУЛТУУРАНЫ УОННА СПОРДУ КЫТАРЫ ДЬҮӨРЭЛЭЭН

“Чурагч”таагзы оёо-спорттивнай оскулалга (ДЮСШ) 1999 сыл апырдах айын 30 күнүгэр аһынчылыкта Улууустаагы үөрэх управлешетын иһингэ үлэтиир. Сүрүн сальман үөрэнгөччилэр физическэй кулпууранан уонна спордунаан дьарыостаньыларын кэргэтин, маассабай разрядтаах спортсменнэрингэ таһаарьы буолар. Барьта улууе оскуолаларьгар 12 отделеникка 600-тэк оёону хаһын, 19 тренер үлэтиир. Оудур 8 көрүнүгэ— оёуол тенниһингэр, хайьһарга, буудьанан ыгыыга, мас тарьыһылыгыгар, боксага, күңүл тустууга, пайонаньыан ыстаньыларга, хотугу многоборьега дьарыктаналлар.

Бу өсүсүлү директорлорунун Виктор Семенович Дьяконов, Семен Семенович Морфунгов үлгүсүбүттөрү. Билигин Дыулустан Васильевич Егоров салайар. ДЮСШ инструкторлор, бу тармагы үлгүсүбүтүн, спортивнай ситиниверинин үрөстөрү. Бу күндөргө өрөспүбүлүүсү ыктышыбыгы араас көрүнтүргө курактеһиисүргүн кыайы-хотуу көтөлөөх келилөр. Бу тармагы директори үөрөх чаагыар салбуйааччы, Саха Өрөспүбүлүүсүнү үөрөбүринин туйгуна, Российскай Федерация физическай культуурада уонна спорда туйгуна, СССР спордун маастара Семен Прохорьевич Макаров тренерлэрин, үөрөтөчүлэрин ситиниверин туйулан билиһиннөрү:

-Биштин оркуулабыт тэриллээбитэн албак тренер устаттан аста, үлөһүн сындыаҥлар. Буулдунан ытыгы тренерын И. С. Захаровы, остусу тенниһин тренерын С. Н. Гапаринааны, С. Д. Васильевы, волейбол тренерын В. Н. Кривошапкинны, бокса тренерын Г. М. Кривошапкины, мас тардыһыыга тренер Е. С. Капитонова, хайыһар тренерын К. М. Тимофеевы, о. д. а. күөн тутта аатылыбыт. Кинилэр дьарыктаһыллышынан бокска Михаил Кривошапкин, Дулус Яковлев, буулдунан ытыгы Нарыйа Жергина, остусу тенниһигэр Саша Дьячковский, Надежда Федулова, мас тардыһыыгар Стас Петров, хайыһарга Кося Лазарек, Анита Терютина, о. д. а. урдук спортивной ситиһиигэммитэрэ. Кинилэр суоларын

салгаабыг мэд тэрддэгчлээрбгт — Андрей Пузанов, Егор Пузанов, Ньургун Седалинов курдук спортсменнарбгт бинигин улуустарын чигийн сийлннгээхик комүсүү сыралларылтан юон туттабг.

Билеттин 12 окуучусуна финанстардакыт. Тренерлор баалар, дырыктанарга база, тренажерлар, оборудованиелар кордобулго экиштинулор. Учугей кордорүүлор тренерлорбилетин боксада Николай Капитонович Сивцев, ытылга Николай Федорович Смирников, Нарыйа Николаевна Жергина, макс тарыныгылар Егор Капитонович Сивцев, жогуту многоборьеда Альберт Петрович Иванов бустулар.

Бу күннэргэ үөрэнэоччилэргэ араас көрүлгэлэргэ курактэһинилэр буолуоталааһылар. Алтынны 3—6 күлэлэригэр Дюкуускайга 2004 сыллаах торуох уолааттарга буулдуулан ытыгы Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр бастыыр иһин курактэһин ытылыгына. Итингэ Кытаанах орто оскуолатын 7-с кылааһын үөрэнэоччингэ Миша Аржаков биилэһэһөн ытыгы чемпион үрдүк атын ыта, 2006 с. торуохэлэргэ Нургуун Новгородов (5-с кылаас) бастыһыһынгэ ытыгы үһүс бириһиһтэх министэри таһыста, 2005 с. торуохэлэргэ Айсен Борисов (5-с кылаас) 5-с буолла.

А.И. Федотов аатынан спортинвай киниге сезон аһылтылгыта конул тустуга турнирга 9 хаммадигтан 134 спортсмен кыттыны ыла. Чурагы орто оскулатын уорончомчирго Гоша Неустров 22 кг: бастакы, Роберт Харитонов 24 кг: бастакы, Ньургун Степанов 38 кг: бастакы, Сахамин Егоров 42 кг:, Сайдам Федоров 24 кг: бастакы мюстезни ылылар. Эрхан Смирников 24 кг: иккис, Никита Элясов 26 кг: иккис, Юра Старостин 38 кг: иккис, Сабитон Петров 24 кг: үчүс буютулар.

Алынны 3—5 күнхоригэр
Дюжуксайга „Модун“ спортивной ком-
плексака буолбут регионнар икки
аралдьынаагы Саха Өрөспүүдүсүстүн
норуот хаһаайыстыбатын үтүктүк үлүһүгэ
В. П. Ефимов күрүһигэр хотугу
многоборье туралыгар 2000—2001 с.с.
торообут улааттарга Петя Охлопков 600


нартаны ойон (Саха сирин рекорда) үһүс миэстэ буолла. 2001—2002 сыллаах торүөхтэргэ Коля Петров сүтэни быраадыга бастакы, арканы истэрдийитэ иккис, сүүрүүтэ үһүс буолан, многоборьска үһүс миэстэни ылла. 2004 с. түрүөхтэргэ Владимир Логинов үстэ тохтуруйон ойууга иккис, биһр кыһматтэри сүүрүүтэ үһүс миэстэри биһаттан, многоборьска торүөс буолан, Павел Ермошев сүтэни быраадыга үһүс биһиривэтэх миэстэни ылла.

Бгнлж-Куэлтэ мас тардйһыгылар „Сезон аһылыгыга“ күрэхтэһиниң барыта 12 хамваадытан 119 спортсмен кытпыны бшл. 2003 с., оҕтон кыра саастах уолаһтарга 50 кг Борис Попов (Арыылах), 55 кг Мичил Вардамов (Арыылах) бастаһылар, 40 кг Алик Манастылов (Арыылах) иккис, 30 кг Витя Попов (Арыылах) үһүс, 40 кг Гоша Слепцов (Чыапһара) үһүс, 45 кг Дзулуе Новгородов (Чыапһара) үһүс миһстатери бшһылар. 2001—2002 сс. торообуттэргэ 55 кг Айсен Елизеев (Чыапһара) бастакы, 65 кг Сергей Борисов (Арыылах) бастакы, 65 кг үөлтэ гыйаһыннаастарга Рома Федоров (Чыапһара) бастакы, 50 кг Эрик Пшалов (Одулууун) иккис, 55 кг Ганя Симиев (Арыылах) үһүс, 65 кг Кепа Старостин (Одулууун) үһүс буолулар.

Бийиги финалыгтарбылгар
дварыкташар оёонор үөрөхтэринэр, сирна
сүтһинитэринэн кээн туттабыт.
Физкультуураны уолна спорту кытары
сибээсгэх оёонор ой-санал, эг-хаан олтуһун
сайдыллаах, чэл слогу туһулар спорттох-
майгылаах буолаатар. Күннэтэри бу сулу
туһуларга үөрэтээрэг-танайарга, дварык-
тыарга мэдүн бэлэммит.

Князь Алексей СЛЕПЦОВ.





2 күүгэр Болонго ский киин сайаагчта А.С.

Бу дьаһапта Саха
Өрөспүүбүлүкэлэр арыты апыһын
лидере, хонтуруоллуур управ-
ление салайааччыта М. И. Лыткин бэйэ-
тинин кытыыны ытта. Бу иһинэ
Матвей Иванович Болонго нэһиликтэр
тэриэтэ салайааччыларын, иһилик
депутаттарын кытта көрсөн сүбэлэһэ,
арытыаһынны уолуутанньар үлэҕэ,
арытыны көтүө суох апыһаһынны
утары охсуһуу тэмэтинэр үтүгү
күсэтиэ, сүбэлэтиэ. Оскуола оҥолорун
кытта көрсүһүүтэ Матвей Иванович
уонна “Чечир” общественной тэриэтэ
салайааччыта Г. Е. Николаев чол олох
уруогун ыыттылар. Оҥолорго уонна
оскуола коллективтар сорултар турар,
биир туруктаах кэскилээх олох
тэринингэ аарыктар көтөт, эрээһин-
дэр чоһчу ыйылыһыһылар. Бу муннааха
нэһилик баһылыгын ытырылыһыан
улуустазы общественной Сэбиэт
бүрөсдироттэ А. А. Захаров, Чурапчы
улуутун дьээ көргөн уонна оҥо
дьаһалаларыгар специалиһа Т. П.
Булкова, улуустазы дьээ көргөтө
уонна ыччакка аһаммыт психологиче-

скай кинн сайайааччыта А.С. Капрынова, Чугартчы кинн балыһынатын кылабынай бырааны солбуяаччы А.В. Седлашисва, спорт управленистын специалиһа, ДСО «Урожай» борссэ-дрэгэлэ А.Р. Неустроен, полиция оидельгитан Л.И.Максимова, улуустаабы ГИВД пропагандаҥа инисиэктэрэ А.А. Ангипина кыттыаны ыллылар. Иигиннэрийи онорон улууска арыгытааһыны уонна буруйу онорууну сэрэтэр үлэ түмүктэриги билиһиннэрдилэр, арыгыттан төрүүттээх быһылааннар хомолголоох статистикаларын сырдаттылар. Дьон – сэргэ олус болжумтолоохтук истэн, тута ыйыһы биэрэн көлөстии көхтөөхтүк ыһыһыллалар. Маны сэргэ улуус күөн туттар кычааттара, Муускуй таһылгаҕы

алынай болтуруостарга солбуяаччы А.А. Ефремов арыты атылтып олорчу бобору туруорустулар. Дьон — сэрэ ол туруорсууну ойүүрүн эттилер. Нэһилиэк арылтытан аккаастаһан, сайдыы суолутар бигэтик киһрэн, ойу — санааны үрдүк таһымна таһааран, сайдам санаалаах ыччаты иһтин туһугар түмөтүн үлэлииргэ, онно государствотан ойбул куруук баарын ыйдылар. Саха сириг салалтата, чуолан Ил Дархан Егор Афанасьевич Борисов саха норуотун көскүлүн туһугар ылар политикаһын мистэттигэр ойөөн, көнөтөн иһэр сорукарга хас биһирдин ыалынан, түүбөтөн турунарга ытыдылар.

Олохтооктор элбэк ыйыттыларыгар
мунаарыы суох—дьон арыттыны бобон

Баһылыктар сапалыгы сүүрээнтэри,
сыйлылаах ойу - сапалыгы килбэртөн
эрэлтэр Болгоно холобуруттар кэсир.
Баһылык Варвара Васильевна
Макарова хара маннайгыттан
дыһуллаах харылылары онорон,
дыһуун сэргэтин түмэи, тоһиллоһи
сэрэһинигэ хайылылаах.

Мунных юшитгэн нэлхлэк донун, чөл олхосо тардынар актэлыбын көрөбүүтүш Матей Иванович скандинавский хамынга маастар-кылаас көрдөрүө. Хас биір дин нэлхлэк ыглык кырдыаһа Матей Ивановичтыын илһи тутуһан, сырдыкх уопһа сырдык аналлаах үлэтиэр ситилиһин бөгөрүлүр, үгүө аһаһы аһаһылар.

Марфа ИЕТРОВА.



Саха сиригэр Суут пристав сулууспата тэриллибитэ 20 сылын көрсө

Суут ирдэбилэ туолуохтаах!

битэ. Онтон 1997 с. олунньу ыйтан сууг
приставтар отделлара, хос разделлара
оройуоннарга баар буолбуттара.

Билигтін пристав сулуусаларга састаап өгүтүн, ылгар үлгүгө кнзгн турар. Суут, атын болкмуочуйалаах уорганнар уураахтарын толорторуу суут приставтарытар сүктэриллэр. Иттин таһынан суут барар кмигэр бэрээдэги уонна судьуйаларга, суут процеһын атын кыттыллаахтарытар куттан суоһаабатын хааччыһы сүктэриллэр. Онон билигтин суут приставтар бэйэлэригэр сүктэриллэр эбэһинистэри толорор эбэһинистэ сүлуусла, ситэрииллэх былаас уоргана буолаллар. Чурагчы улуунун суут приставтарын отделытар адык киһи үлэһиир, ону таһынан технической үлэһиттэр үлэһиилэр. Суут пристав отделын начальнигынан 2008 сыттан Андрей Герасимович Собакин аныан үлэһиир. Бу сулуусла госуларствода, ол

нийтэр араас нолууктарга, фондаларга, ол эбэтэр бюджеты толорор төлөбүрдүгэ иэстэри ирдээһин, араас биричиэннэлэринэн ылар иэстэх дьонго, тэрилтэлэргэ иэстэрин төлүүхтөх дьонгон күһэйи туран ылан биэрий. Бу барыта сүрдөх элбэх ээкирэллээһини, эрэйи, сыраһы-сыһаһы эрэйэр. Манһык анал ирдийир уорган үлэһинэрэ хайаан да ивэлл.

Сэлэлэнь 1 күнүгэр суут пристав тэриллэбитэ 20 сылын туолар. Бу бэлтэ күнү Чурапчы оройуонун суут приставын отдела 2017 сыл 9 ыйдаагы түмүгүнэн Өрөспүүбүлүккө биир бастыг көрдөрүүтөк. Олун тэрилтэ үбүлүүйдөх сылын улэбэ-хамнаска ситиһиннээх көрсөт. Ол куруук 2017 сылга барыта 6920 ситэриннээх производство толорууга сыбыар, ирдэһэччилэргэ барыта холбоон, 46138000 солк. толуктоно. Билигин бириэмэбэ дьоннор кредиттэс кинигэ

төлөөлөт түгэлснэ, нолуунаа нэгтгэв, ГИЙДД ыстарааба үгсээтэ. Ону талһаан арахына, оро нигиһиниһэр хэбэһилэһин толорлот дьонһор бааһиар. Байһыл 2017 сыһа холуобунай кулжа 157 ыстатыйаһаан 2 холуобунай дьыһаа тэрилтэ, туһаанһаах дьон эһинкэ тархыһаһиар.

Билгил илгелэх дэон тас дайтуларга тасаллара уусууран турар, ол турдук аэропорка паспорнай хонгуруулу илгелитэн сылган асалака тоннон килби киһи үтүс. Ону таһынан илгелэх киһи массына ыллар, массыланан учуокка туроруу, улуларын бырааба күомчүлөр буолла.

Онон убаастабылаах Чурагчы
улууһун олохтоохторо! Иэскилти-
күүскүтүн биэсэххитин баһарар
буолааххылыа, билигин интернет
сиглимин понго www.r14.fssprus.ru
(ситэриниэх производство динийа-
рыл баана) сайтка киирон биэсэххитин
сеп.

И.М. ПИНИН,

суут пристава отдельные начальники
содружаются.

Тэрээний мунных үөрүүдэх чааһыгар Саха Өрөспүүбүлүкэтин «Профессиональной үөрэхтээһин туйгун» бэлэ В.Н. Карюка, Саха Өрөспүүбүлүкэтин «Профессиональной үөрэхтээһинтэ кылаатын дһин» бэлэ И.Н. Полювис, «Саха сир» Россияга холбоспута 380 сыла» бэлэни К.Л.Ивановага үөрүүдэх быһыыла туттарыдыр.

Ойдууунуңы аграрий техникум
пресс-книго.



Axman – санаан

Учутукчым М.Е. Пермяков эрдэни, кэс тылын танарон,
тренер Д.П. Коржин туфунан аастыгыбын селгыдыбын.

М.М. ФЕДОСЕЕВА,
РФ үөрэжиритин туйуна,
бэтэрэн учуутал.

Роман Эверстов

Биринх хэлхээнийхэн бусдынхгүйн "варсангүйн" бичлэг үүрбүүтүм. Кишн бөгд
эвдэрлэлтийг эгз. Бастаан, хайдах эрх илэрхийлэгээрм. Редакциягтан эрийэлтэрин
илгээлтийн да, ол күн тух да белилбэгээр. Сарынхны күнүгэр ийнхална
сэлдэнбичлэлт—нэрднх буслан тахьста. Онон редакция үлэлхитэртгэр улахан
малхалын тюрлэбин. Аадаачьларгыт элбни турдуннар, үлэлхитээр өссө үрдүк
сэлдэнбичлэлт!"

Предлагает заем
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ

БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ

Рассмотрение заявки до 30 минут

Адрес доп. офиса: с.Чурапча, ул.Ленина 51
Режим работы: пнд-птн с 9-00 до 17-00
тел. 8(41151)4-24-11

Условия займа: процентная ставка 0,33 % в день (120,45% годовых), комиссия за выдачу 5% от суммы выдачи, сумма займа от 15 000 – 30 000 рублей, срок 1-12 месяцев, заем предоставляется в российских рублях, платежи заемщика по договору ежемесячно оплачиваются суммой займа равными частями, сумма начисленных процентов на остаток задолженности. Требования к заемщикам – возраст от 21 до 73 лет, подтверждение платежеспособности. Обеспечение займа – не требуется. В случае просрочки проценты на сумму долга начисляются, штраф за неисполнение обязательств 20% годовых от суммы просроченной задолженности.

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Денежный поток»,
677000, г. Якутск, ул. Ороданникова д.17, офис 217, ОГРН 1131447013390, ИНН/ОП
1435272065/143501001, Свидетельства о записи в реестре МФО №651303698004282. Р/сч №

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

**Юридическая помощь по возврату
водительских удостоверений. ДТП.**

Возврат по амнистии уже лишенных прав.

Официально. 8-800-35-01-002. Звонок бесплатный!

Халхын голчлонгийн ажлаар, ветеринарийн удирдлага бэлэрэн
КОПЫН Ёгор Сүмбэржон
 мархаанлик, малтан олхон турахьтлан, калхьтар, аймахтарьтар дург
 күүрхэмьтэн пелурин;

Улустаны ветеринарнай управление коллектива, профкома.

Кутурданың тарихы
- Ханын төһөлөгүн сактаар, ор сыгарга Н.Д. Субурушев анык сөзүсүзү ветеринарий билим алыр тарыхы ачык үлүсүзү, ерлүүбүлүсүзү анык сөзүсүзү билимизге спортмен, уу-урун сактагычтык катары кылаарына. Копьин Егор Спиродонович ыраагына ыңгайынан сактаан туоралыгына, төһөлүгүн аймактары, калыктар, бирок үлүсүзү үчүнчүлүгүзүр "Ханын төһөлөгү" М.Д. аныгына, бөлүсүзүр сөзүсүзү.

- Ийнхүү үгүйсгэлгүй, Хамтын нийгэмлэгийн эрх зүйн, Сүбүрууский аяныг сонгож байгаагаар улстөрийн Космийн Егор Спиридонович дараагийн жилдээ эрх зүйн туршилтаар, хуульчтар Сарлаан Егорович, биеэр торообуттаригар, баруундмарьтар Хотогойон Фелдман.

Башкы Чуратчыбыз норууда спорт туомшанын билээр. Оруску кара сайынтан спорту утууу, даякташтын дая коронгун, утуулантан сазаланар. Кансори ынамы күн бүтүндө дөри спорту көзүлүүр, чеп аялорук болууга үмүдөр.

Чурагч нэгжид "Тулумбаа" оро сайдур хийн оёну эт-хаан өгүүн сайннарныг утумнах үлүн тэрийр. Угуйан сэгсрэгсэгийн РӨ үгсүрлийн болуотлах үлүн, СӨ үгсүрлийн туйуа Ташьян Ивановна Ермолова аймалалекс: сэгсрэгсэгийн үлүн.

Былтыгы 2017-2018 үрөх дыйыңар уһуяанга 185 оҥо сыһаар, онуска 25 педагог үстөтүр. „Дустулааһ“ уһуяан улууска биһр малаан оҥо тэрэтиитинэн бийтэр.

Улсуизанга ово эл-хаан өгүүлдэг сайшлыгтар улахан бөгөөд уурал

Түөлбэ түмсүүтэ - олох сайдыыта

үтәнгизләр. Оң курдук бастакы катериниалар педагог хамсаһайға спорт мастерлар катиде: Михаил Прокопьевич Синцев «Хансарай бастакы хамсаньилара», «Сказка - это движение» бырайлыкларга олурун үтәиләр. Сипмисек, дулуурилах дярэк түмүгүн өрөстүүбүдүктөзгө, улуустагы күрәктер сифилинләр туфлуулалар. Кили бийли СН. Донской алынган үрөгүн сайынлар, үрәктер институт тәрйиб билгиле «Чобдик оро саас» өрөстүүбүдүктөзгө турнир нади иптәзилдин кыта сифилинелетик кылтан куллитор. Сайаана Иванова сказкаға мунуутар 144-тыктаган, тэптебуи булата. Ошон Айткан Монастырев ырағыз бырағыла 12 м. 40 см. көрөрүтүгөн, 2-с миестэн сипсет. Хамаанда үчүзэй түмүгү карлорон, 3-с миестэн була. Михаил Прокопьевич «Сельская школа-2017» өрөстүүбүдүктөзгө педагогическай лаварбилаға «Хансарай бастакы хамсаньилара» бырайлыгын кылтан, Чурочна нөлүксөз дафтатын траина алдыла.

Ону таълиман «Пулмекан» ушуйкан «Қўоғалъ» туолбонн кытта ситиминэктик үтлийар. Оңо дартитер, талгъоңо сүүрн-көтөн сооньуурутар, дьарыктаньылар ойотн тэрийиннэ дьэз кэргэннэ улакын болгомо ууртлар. Ушуйкан сооньалыкый педагога Мария Петровна Банга Чурагчы тэһилитер байыл ыгытдыбылг «Мы- за чистое село» бырайыктар кураксизинитеризэр «Сообщество семьи Чабдо» бырайыктылан кыйылылгак тавсан. Чурагчы тэһилитонн дьаһалыанн трийан – 50 тыһисонк ыбылга. Бу трана септөөсүк туһанын, Оксана, Петр Лазареннар, Виктория, Никсейей Хоммодосовнар, Варвара, Вячеслав Моисейреннар олорор талгъыларизэр оңо олориний пондодотелан туттулар. Ылаа адунара тупкайдьык тутан-хабан болоторун көрүүрлэринэ оңо сооньулар, дьарыктаньар тэһилителанн олорсо кыһалдылар.

Угуйн хосод үлгийн сайныг илрар, сага сагалууларыг илрүүлж тогтох. Буцааг үлгийн үлгийн тэргэ Дьонусай куорат олох тохорилар, 5 охуулок Габункувар дунд тохорилар, сүүлчийн уугуу агсаагийн күүлтор. Буцааг сүр эрний торилар агсаагийн сүүл тусгай даяархалар ставилон тохорилар олох тохорилар. Ону доронд сүүлтор, ниллалын угуйн тэргэ торилар, одо даяархалар тохорилар олох тохорилар, үлгийн күүлтор биллалын тохорилар.

Чурагны гэгээлэгтэй бэлчлэг С.А.Саргалаев овог сайдырлар, дотоо кэрэн бие нэрхэжэ бусуудулар түтүлэмнэг бырайлактары ойуур бусын, торообуг түнхбиг, ташаллах Чурагны-бын үгс-сайла турога

Mapcha ИЕТРОБА.

ООО «Хатасский Свинокомплекс» объявляет о продаже живого поголовья свыше 100 кг по 205 рублей за 1 кг. для собственного забоя. Выдаются ветеринарные справки.

- на мясо свинины - 297 руб/кг;
- на все мясные полуфабрикаты - фарш, карбонад, шейка, паштет и многое другое.

А также предлагаем молодого поросятка — 750 рубл/кг.
Мы ждем вас в наших фирменных магазинах по адресу: г. Якутск:
- Покровский тракт, 10 км.,
- Крестьянский рынок 2 этаж, павильон № 94,
- Лермонтова 62/2;
- Островского, 4;
- Чернышевского, 101А

Ждем ваши заявки по эл. адресу: XCBK@mail.ru
Контактные телефоны: 409-019, 409-020, 409-388.



Книжбинный редактор — А.А. ЗАХАРОВ.
Экспертный сектор, редакционная — А.П. ЗАХАРОВА.
Экспертная, редакционная, редакционная — А.М. СЛЕПЦОВ.
Корректор — М.В. ПЕТРОВА.
Тиражи — Л.К. ПОЛОВА.
Бюджет — Ф.А. ПРОКОПЬЕВ.

Төрийн татварын чөлөө: СР Правительствын, Чуралч улуун "Санта олох" редакцитай-
хадгалагчийн хамтотун автономийн үүсгэвэр, Российский федерация Россияндор СР
үсгэлэмнэгээр 2012 с. оулун тутар 15 оулун регистрцлагамын нумар - ПИ №14-0238.

ААДЫРЫСПЫТ: 678670, Чуралмы сэл.
Карл Маркс уул, 26 "а". Телефоннарбыт:
редактор – 41-332, отделлар – 41-255, 41-358
E-mail: sanaoloh@mail.ru, сайт: sanaoloh.ru

Бэчээнкэ сажаас:
№ 114 (11424)
Кээмэй: 1 бэч. лиис
Тираж 750
аһыат сыаната: 10 солк.

Саңа олох

Աստիճակները անվանի անձինքներին պատկանում են, որոնք համարվում են հիմնադիրներ։ Սրանք անհատներ են, որոնք օգնում են ձևավորել և ծախսերը փոխանցել հիմնադրամի օգուտը։

Хайхыат бэчээккэ бэриллэр графика: 16 ч 00 м. Бэчээккэ бэрилиннэ: 16 ч 00 м. "Сага олох" редакционной-издательский холбоука 16.10.2017 с. офсетка бэчээтэннэ.
Хайхыат бэчээккэ бэриллэр графика: 16 ч 00 м. Бэчээккэ бэрилиннэ: 16 ч 00 м. "Сага олох" редакционной-издательский холбоука 16.10.2017 с. офсетка бэчээтэннэ.
Хайхыат бэчээккэ бэриллэр графика: 16 ч 00 м. Бэчээккэ бэрилиннэ: 16 ч 00 м. "Сага олох" редакционной-издательский холбоука 16.10.2017 с. офсетка бэчээтэннэ.